

## S A D R Ž A J

UVOD.....	3
PERIOD PRVOBITNE ZAJEDNICE.....	4
ANTIČKI PERIOD.....	5
PERIOD SREDNJEG VIJEKA.....	6
IDEJE FRANCUSKIH FILOZOFOA .....	8
IDEJE ĆEZARA BEKARIJE .....	9
UTICAJ KANTA I HEGELA NA KRIVIČNO PRAVO.....	10
KRIVIČNO PRAVO BURŽOASKE REVOLUCIJE.....	11
KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO XIX VIJEKA.....	12
NASTANAK I RAZVOJ DOMAČEG KRIVIČNOG PRVA.....	13
PRVI KRIVIČNI ZAKON SR BIH.....	15
KRIVIČNO PRAVO BIH.....	16
ZAKLJUČAK.....	17
LITERATURA.....	19

### UVOD

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primjenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih djela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.

Nauka krivičnog prava predstavlja sistem krivično pravnih pojmova i institucija. Ona se bavi proučavanjem pozitivnog krivičnog zakonodavstva, tj. proučavanjem onih društvenih odnosa koje regulira krivični zakon. Predmet proučavanja nauke krivičnog prava jesu: krivično djelo, krivična odgovornost i krivična sankcija. Zadatak nauke krivičnog prava jeste da proučava pozitivno krivično pravo sa ciljem da omogući njegovo bolje razumjevanje i efikasniju primjenu. Ali to ne znači da se ona ograničava samo na proučavanje krivičnog prava kakvo ono jeste (de lege lata) već se bavi i kritikom potojećeg krivičnog prava. Dakle, zadatak i cilj nauke krivičnog prava jeste utvrđivanje i obješnjavanje sadržine važećih krivičnih propisa, ukazivanje na njihovo dejstvo i značaj radi pravilne primjene kao i otkrivanje nedostataka u sistemu tih propisa.

### I RAZVOJ KRIVIČNOG PRAVA

#### PERIOD PRVOBITNE ZAJEDNICE

U prvobitnoj zajednici postojalo je samo običajno krivično pravo. Kažnjavanje za razna štetna ljudska ponašanja bilo je prepušten društvenim celijama tadašnjeg vremena, tj. porodici, rodu i plemenu.

Kažnjavanje pripadnika druge grupe moglo se ostvariti osvetom koja se sastojala u istrijebljenju cjele grupe kojoj je pripadao onaj koji je tu osvetu izazvao. Iz tih najstarijih vremena potiče i običaj tzv. Krvne osvete koja je tipična za privatnu pravdu i koji se očuvao i do danas u nekim djelovima svijeta (Korzika, Kosovo) U tom vremenu kažnjavanje pripadnika vlastite grupe vršilo se na način da se on isključuje iz grupe, što je u to doba praktično značilo smrt, jer je takav izgnanik bio lišen zaštite svoje grupe.

Kako je svaka osveta izaziv protuosvetu, taj proces privatne pravde mogao se odvjeti u nedogled kroz nekoliko generacija i mogao je dovesti do fizičkog istrebljenja čitavih porodica, redova ili plemena.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

**MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:** [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)